

Tonakgolo ya Foreisitata e tshehetsa tumello ya ho rua ntja



Kamora diketsahalo tse sehloho tsa bana ba babedi ba harotsweng ke dintja ho fihlela ba timela, Tonakgolo ya Foreistata e tshehetsa mehato ya hore beng ba dintja ba be le mangolo a ba fang tumello ya ho rua dintja.

Tonakgolo Sisi Ntombela o etsa bo ipiletsa ho beng ba dintja ho hlokomela polokeho ya setjhaba

hammoho le tlhokomelo ya dintja tsa bona. Sena se tla kamora hoba dintja tsa mofuta wa "pitbull" di ranthanye bana ka sehloho Bloemfontein le Hennenman.

Ketsahalo ya pele ke moo Olebogeng Mosime ya dilemo tse robedi wa Bloemfontein a ileng a hlaselwa ke ntja ya boahisane a ntse a ipapalla jareteng habo.

Ketsahalong ya bobedi ke moo ntja ya mofuta ona e ileng ya fenetha ngwana ya lemo tse tharo motseng wa Hennenman.

Tlhaselo ya ngwana enwa ya dilemo di tharo e leng Keketso Saule e halefisitse le Letona La Bophelo Foreistata, Montseng Tshiu, ya ipeleditseng hore molao o bapale karolo ya ona diketsahalo tse naha tsa ho fenethwa ha bana ke dintja.

Tsiu o boletse hore ketsahalo ena e sehloho ya Hennenman e thefutse ha bohloko basebetsi ba tsa qomatsi ba di ambulance ba ileng ba bitsetswa sebakeng seo Keketso a ileng a harolwa ke dintja di teng hoo ba ileng ba fumantshwa ditshebeletso tsa ho thojwa maikutlo.

Ntombela le Tsiu ba boletse kamoo ba utlwisitsweng bohloko ka teng ke di ke diketsahalo tse.

“Ke amehile maikutlo haholo ka diketsahalo tse tsa di ntja tse nkileng maphelo a bana ba babedi mona profensing. Mafu a bana bana ke bomadimabe hobane hoja ho ile ha e ba le tlhokomelo e ka be ho sa etsahala sena se etsahetseng. Hape ho utlwisa bohloko ho bona beng ba dintja ba itsamaela le tsona seterateng ba sa di fasa ka lerapo. “Ke ipiletsa ho beng ba dintja haholoholo tse tsa di pitbull hore ba hlokomele dintja tsa bona. Batho ba tshaba mofuta ona wa dintja ho ya kamoo di leng bohale ka teng,” ho rialo Ntombela

Ntombela o ekeditse ka hore o kgothaditswe ke mantswa a Motlatsa Majoro wa Mangaung, Mapaseka Mothibi-Nkoane, wa hore beng ba dintja ba se ba tla tlameha ho ba le mangolo a ba dumellang ho rua dintja.

Crime against women remains "worryingly high" - Cele

Police Minister Bheki Cele has once again raised concern at the country's alarming rate of crimes against women and children. This after Quarter 2 of 2022 crime statistics saw a double-digit percentage increase for murder, attempted murder and assault GBH [grievous bodily harm] against women. The Minister on Wednesday released the statistics, which reflected the country's crime trends between July and September 2022. Addressing media, Cele said the rate at which women are abused, violated and killed in South Africa remains worrying and unacceptable. "Many are killed by the people they know, people they love and trust," he said. Over 13 000 women were victims of assault with intent to cause grievous bodily harm. While 1 277 women were victims of attempted murder, 989 women were murdered during this reporting period.

RAPE

Over the three months, the Minister said over 10 000 rape cases were opened with the South African Police Service (SAPS). "From a sample of 8 227 rape incidents that were perused, it was determined that 5 083, which is 62%, of these incidents occurred at the residence of the victims or perpetrators.

[A total of] 1 651 of the rape incidents occurred at public places such as streets, parks and beaches," the Minister said.

WOMEN AND CHILDREN

The Minister said the statistics were indicative of communities that continue to fail to protect children. Shockingly, in just six months, 558 children were killed in South Africa between April to September 2022. In this regard, Cele said police were investigating 294 attempted murder dockets opened between July and September 2022.

A total of 1 895 assault GBH cases, with children as victims, were opened with the police during this reporting period.

FCS CASES

Between July and September this year, the FCS [Family Violence, Child Protection and Sexual Offences] unit arrested 4 375 perpetrators of crimes committed against women and children. "Police traced and arrested 410 rapists during this reporting period. Sixty-eight of them have been sentenced to life behind bars," Cele said. Over the three-month reporting period, 83 rapes occurred at educational facilities, including schools and tertiary institutions

– SAnews.gov.za

Contentment a key for effective money usage

By John Maine (Personal Development Consultant)

Contentment is when you appreciate what you have and use it well, without allowing what you do not have, to drive you and cause you to seek more. Content people are fulfilled people, they are thankful for what they have. They plan and stick to their plans and follow the plan step by step until they accomplish their set goals. Contentment spares you from wasteful spending.

Contentment does not mean settling for less, but it means having peace in your current state and creating an environment that will help you to be honest with yourself about your affordability strength. This will empower you to say no to any form of pressure that seeks to push you to an uncalculated lifestyle of spending. You will need to review your financial performance and make corrections where necessary to avoid repairing in the future.

Steps to help you to develop delayed gratification:

1. Set long term and short term financial goals and prioritize them.
2. Develop a good financial value system.
3. Prepare a budget and stick to it.
4. Evaluate your monthly expenditure and cut off unnecessary ones.
5. Save money on every pay check.

T.T Munger once said " the habit of saving is itself an education, it fosters every virtue teaches self-denial, cultivates the sense of order, trains to fore thought and so broadens the mind"

Questions to ask to remain ahead in your financial plan:

- Is my financial life in order?
- Am I in control of my spending habits?
- Have I identified my spending leaks?
- Do I have a disorderly spending pattern?
- Do I have a healthy investment product?